

t18_group_3 (TMRcMQL- wQJd9XaXDdVPnmeELpBTrCrWAYZn)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_group_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (k2_group_3 X0 (k1_group_1 X0) X1 = k1_group_1 X0)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_group_3 X0 X1 X2 = k2_group_3 \\ X0 X3 X2) \Rightarrow (X1 = X3))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k1_group_1 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_group_3 \\ X0 X1 X2 = k1_group_1 X0) \Rightarrow (X1 = k1_group_1 X0)))) \end{aligned}$$